



Broj: 01-321-9/19/R-130-298

Datum: 25.12.2019. godine

Na osnovu člana 28. stav 1. alineja 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/08, 34/09, 92/09 i 01/11), člana 10. stav 1. alineja 9. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 6/10), člana 33. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 74. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19) u skraćenom postupku rješavanja spora po zahtjevu privrednog društva "TEA PROMESA" d.o.o. Banja Luka, zastupanog po punomoćniku Ognjenu D. Đuriću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se energija isporučuje, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašteno utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 130. redovnoj sjednici, održanoj 25. decembra 2018. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E

1. ODBIJA SE zahtjev za rješavanje spora od 02.09.2019. godine, privrednog društva "TEA PROMESA" d.o.o. Banja Luka, kojim se osporava Račun za neovlaštenu potrošnju broj NF 110644177-7307-13291 od 05.08.2019. godine u iznosu od 17.070,80 KM, za objekat podnosioca zahtjeva u ulici Jovana Bijelića D.S. 202 u Banjoj Luci, kao neosnovan.
2. Svaka stranka snosi svoje troškove koje je imala u ovom postupku.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 04.09.2019. godine Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je primila zahtjev za rješavanje spora od 02.09.2019. godine, privrednog društva "TEA PROMESA" d.o.o. Banja Luka, zastupanog po Ognjenu D. Đuriću, advokatu iz Banje Luke, (u daljem tekstu: podnosilac punomoćniku zahtjeva), protiv Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, RJ "Elektrodistribucija" Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem računa za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF 110644177-7307-13291 od 05.08.2019. godine u iznosu od 17.070,80 KM na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva naplatni broj 110644177 u ulici Jovana Bijelića D.S. 202 u Banjoj Luci. U zahtjevu je, između ostalog, navedeno da je navedeni račun nezakonit, da period neovlašćene potrošnje nije pravilno utvrđen, da po prigovoru na ovaj račun nije donesena obrazložena odluka, da podnosilac zahtjeva nije umišljajno preduzimao neovlašćene radnje i da ne postoji njegova krivica, da su prilikom obračuna "korišćeni najveći prametri potrošnje", te da pojedini navodi u odgovoru protivne strane na prigovor podnosioca zahtjeva nisu tačni. U zahtjev je, kao dokazna podloga priložena raspoloživa dokumentacija.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva od protivne strane je, aktom broj 01-321-2/19 od 16.09.2019. godine, zatraženo izjašnjenje o zahtjevu i dostavljanje raspoložive dokumentacije. U izjašnjenju protivne strane, koje je zaprimljeno u Regulatornoj komisiji dana 28.11.2019. godine, je detaljno obrazloženo da je na objektu podnosioca zahtjeva postojala neovlašćena potrošnja električne energije u vidu samovoljnog priključenja na distributivnu mrežu bez elektroenergetske saglasnosti distributera, te da je protivna strana postupila u skladu sa propisima. Takođe je detaljno obrazložen period, struktura i pravni osnov za obračun neovlašćeno utrošene električne energije, kao i osnov za isključenje objekta sa mreže. Protivna strana je dostavila dokaze da je tek nakon otkrivanja neovlašćene potrošnje izdata elektroenergetska saglasnost i da je naknadno zaključen ugovor o priključenju i ugovor o javnom snabdijevanju. Protivna strana je postupila po prigovoru podnosioca zahtjeva na obračun neovlašćeno utrošene električne energije i dostavila odgovor u pisanoj formi, sa obrazloženjem zbog čega se nije mogao uvažiti njegov prigovor. Uz izjašnjenje je kao dokazna podloga, priložena dokumentacija kojom je raspolagala protivna strana.

Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti pravedna odluka i bez posebnog saslušanja stranaka i dodatnog prikupljanja i izvođenja dokaza, te je, na 128. redovnoj sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, u Trebinju, donijela zaključak da se u ovom sporu donese odluka u skraćenom postupku. Na istoj redovnoj sjednici, Regulatorna komisija je utvrdila i nacrt rješenja u ovom postupku. Zaključak i nacrt rješenja su dostavljeni strankama, te je ostavljena mogućnost da stranke u roku od osam dana dostave komentare na navedene akte. Na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije objavljeno je obavještenje za javnost o rješavanju spora u skraćenom postupku, te je strankama ostavljen rok od osam dana za dostavljanje komentara na ove akte.

Podnosilac zahtjeva je dostavio komentare na nacrt rješenja u kojima je ponovo, kao i u samom zahtjevu, prigovorio na dužinu utvrđenog perioda neovlašćene potrošnje, te da podnosilac zahtjeva nije imao umišljaj da neovlašćeno preuzima električnu enrgiju sa mreže, jer je i njegov prethodnik, od koga je kupio objekat u septembru 2015. godine, pod istim okolnostima preko neprijavljenog mjernog mjesta preuzimao eletričnu energiju sa mreže duži niz godina, tako da preuzetu električnu energiju uopšte nije plaćao. Podnosilac je precizirao da ostaje kod zahtjeva za naknadu troškova postupka, koje je istakao i u zahtjevu i u komentarima. U komentarima se ističe da u ovom postupku činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, te da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo, te se predlaže da se zahtjev u cjelosti usvoji.

Izvršen je uvid u svu dostavljenu dokumentaciju koju su stranke priložile, a posebno: Zahtjev podnosioca od 02.09.2019. godine, sa priložima, Punomoć za zastupanje od 29.08.2019. godine; Izjašnjenje protivne strane broj 8145/19 od 11.11.2019. godine i broj 5318/19 od 22.11.2019. godine; Ugovor o prodaji broj OPU-998/2015 od 07.09.2015. godine; Zapisnik o kontroli mjernog mjesta broj 001/01451 od 28.06.2019 godine; Nalog za rad broj 66377/5540090 od 05.07.2019. godine; Zapisnik o kontroli mjernog mjesta sa direktnim mjerenjem potrošnje broj 001/66321 od 05.07.2019. godine; Zapisnik o utvrđivanju neovlašćene potrošnje broj 001/07453 od 05.07.2019. godine; Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju broj NF 110644177-7307-13291 od 24.07.2019. godine; Akt o dostavi obračuna o novlašćeno preuzetoj električnoj energiji broj 9024/19 od 24.07.2019. godine; Prigovor podnosioca zahtjeva od 21.08.2019. godine; Odgovor na prigovor broj 9024/19 od 26.08.2019. godine; Rješenje o elektroenergetskoj saglasnosti za objekat krajnjeg kupca na niskom naponu broj 8145/19 od 19.07.2019. godine; Ugovor o priključenju broj 8145/19 od 19.07.2019. godine; Zapisnik o pregledu mjernog mjesta broj 8145 od 28.08.2019. godine; Zapisnik o

zamjeni brojila broj 001/52910 od 28.08.2019. godine; Ugovor o javnom snabdijevanju električnom energijom broj 913/19-355 od 02.09.2019. godine; Deklaraciju o priključku broj 8145-0-19-1-1-1 od 28.08.2019. godine; Energetsku karticu za mjerno mjesto podnosioca zahtjeva ED broj 85117219; Dokumentaciju o mjernom mjestu Gajić Slaviše ED broj 118737690; Zapisnik o kontroli mjernog mjesta 001/81560 od 07.10.2019. godine, Fotografije i ostalu priloženu dokumentaciju.

Nakon razmatranja zahtjeva podnosioca, izjašnjenja protivne strane i nakon izvršene ocjene prikupljenih dokaza, kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka, utvrđene su sljedeće odlučne činjenice:

- Dana 05.07.2019. godine, ovlašteni radnici protivne strane su izvršili kontrolu mjernog mjesta ED broj 118737690, krajnjeg kupca Gajić Slaviše, u kategoriji potrošnje "domaćinstvo" u ulici Jovana Bijelića DS 202, u Banjoj Luci i tom prilikom su utvrdili da je objekat privrednog društva "TEA PROMESA", preko neprijavljenog brojila broj 292426, priključen na elektrodistributivnu mrežu bez elektroenergetske saglasnosti i ugovora o priključenju;
- Ovaj objekat podnosioca zahtjeva je bio priključen na mrežu podzemnim kablom 4h35mm² – aluminijski, koji je doveden do distributivnog ormara na objektu sa nožastim osiguračima 3h63A, a sa ovoga ormara je vodio kabal 4h16 mm² – bakarni, dalje u unutrašnjost objekta;
- Na neregistrovanom brojilu broj 292426, se nisu nalazile distributivne plombe, te su radnici protivne strane ovo brojilo isključili sa mreže;
- Protivna strana je sačinila račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju u iznosu od 17.070,80 KM;
- Podnosilac zahtjeva je na ovaj račun podnio prigovor protivnoj strani, a protivna strana je podnosiocu dostavila obrazloženi odgovor, u kojem je konstatovano da je podneseni prigovor neosnovan;
- Nakon otkrivanja neovlašćene potrošnje i isključenja neregistrovanog brojila broj 292426 sa mreže, protivna strana je donijela rješenje broj 8145/19 od 19.07.2019. godine o izdavanju elektroenergetske saglasnosti za priključenje na mrežu objekta podnosioca zahtjeva na adresi Jovana Bijelića DS 202, u Banjoj Luci;
- Protivna strana je nakon izdavanja elektroenergetske saglasnosti sa podnosiocem zahtjeva zaključila Ugovor o priključenju broj 8145/19 od 19.07.2019. godine i Ugovor o javnom snabdijevanju električnom energijom broj 913/19-355 od 02.09.2019. godine i
- Protivna strana je na osnovu elektroenergetske saglasnosti izdala Deklaraciju o priključku broj 8145-0-19-1-1-1 od 28.08.2019. godine, za novoformirano mjerno mjesto podnosioca zahtjeva ED broj 85117219, odnosno naplani broj 110644177, u kategoriji potrošnje "Ostala potrošnja na niskom naponu".

Na osnovu izvedenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja bez ikakve sumnje je utvrđeno da je na objektu podnosioca zahtjeva postojala neovlašćena potrošnja električne energije, u vidu priključenja na elektrodistributivnu mrežu bez elektroenergetske saglasnosti ili ugovora o priključenju, a na osnovu odredbe člana 89. stav 1. tačka a. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19).

Naime, uvidom u Zapisnik o kontroli mjernog mjesta broj 001/01451 od 28.06.2019. godine, Nalog za rad broj 66377/5540090 od 05.07.2019. godine, Zapisnik o kontroli mjernog mjesta sa direktnim mjerenjem potrošnje broj 001/66321 od 05.07.2019. godine

i Zapisnik o utvrđivanju neovlaštene potrošnje broj 001/07453 od 05.07.2019. godine utvrđeno je da je ovlaštenu radnik protivne strane prilikom redovnog očitavanja mjernih mjesta u ulici Jovana Bijelića DS 202 u Banjoj Luci pronašao brojilo broj 292426, koje nije bilo registrovano u sistemu električnih brojila kod protivne strane. Imajući u vidu ovu informaciju, ovlašćeni radnici su, postupajući po nalogu za rad broj 66377/5540090, dana 05.07.2019. godine, izvršili kontrolu mjernog mjesta ED broj 118737690, u kategoriji potrošnje "domaćinstvo", krajnjeg kupca Gajić Slaviše, koje se nalazilo u objektu u ulici Jovana Bijelića DS 202, u Banjoj Luci. Tom prilikom ovlašćeni radnici su utvrdili da je objekat privrednog društva "TEA PROMESA", napajan električnom energijom preko neprijavljenog brojila broj 292426, koje nije bilo plombirano plombama distributera. Preko ovoga neprijavljenog brojila je objekat podnosioca zahtjeva bio priključen na elektrodistributivnu mrežu bez elektroenergetske saglasnosti distributera i ugovora o priključenju. Takođe je utvrđeno da je ovaj objekat podnosioca zahtjeva bio priključen na mrežu podzemnim kablom 4h35mm² – aluminijski, koji je doveden do distributivnog ormara na objektu sa nožastim osiguračima 3h63A, a sa ovoga ormara je vodio kabal 4h16 mm² – bakarni, dalje u unutrašnjost objekta.

Ovlašćeni radnici protivne strane su prilikom kontrole, neregistrovano brojilo broj 292426 isključili sa mreže, bez prethodnog upozorenja, a na osnovu odredbe člana 97. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka a. istog člana Opštih uslova.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, protivna strana je pravilno sačinila Račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju NF 110644177-7307-13291 od 24.07.2019. godine u iznosu od 17.070,80 KM, odnosno račun je sačinjen u skladu sa odredbama Opštih uslova. S obzirom da se radi o vidu neovlašćene potrošnje iz odredbe člana 89. stav 1. tačka a) Opštih uslova, obračunska snaga je utvrđena na osnovu odredbe člana 91. stav 2. tačka a) podtačka 2. i 3. Opštih uslova, odnosno kao proizvod najvećeg dozvoljenog strujnog opterećenja provodnika (56 A), preko kojeg je izvršena neovlašćena potrošnja (4x16 mm² – bakarni) i nominalnog napona, te je ista utvrđena u iznosu od 38,64 kW. Ukupna količina neovlašćeno utrošene električne energije je, utvrđena kao proizvod obračunske snage, broja dana u mjesecu i broja časova u periodu neovlašćene potrošnje, na osnovu odredbe člana 91. stav 2. tačka b) podtačka Opštih uslova. Na ovako utvrđenu količinu električne energije su primijenjeni odgovarajući tarifni stavovi u skladu sa odredbom člana 92. stav 2. tačka b) Opštih uslova.

S obzirom na činjenicu da nije tačno utvrđeno kada su počinjene neovlašćene radnje na neovlašćenom priključenju instalacija na objektu podnosioca na distributivnu mrežu, odnosno da je podnosilac zahtjeva priznao da je neovlašćeno priključenje bez elektroenergetske saglasnosti izvršeno više godina ranije, tj. i prije kupovine objekta u 2015. godini, te da za to vrijeme preuzeta električna energija uopšte nije plaćana, protivna strana je za obračun neovlašćeno utrošene električne energije pravilno odredila maksimalno propisani period od godinu dana, tj. period od 05.07.2018. do 05.07.2019. godine, a na osnovu imperativne odredbe člana 90. stav 3. Opštih uslova. Uzimajući u obzir navedene relevantne okolnosti, u smislu odredbi člana 91. i 92. Opštih uslova, ukupan iznos naknade po osnovu neovlašćene potrošnje električne energije je pravilno utvrđen u iznosu od 17.070,80 KM, u formi Računa za neovlašćeno utrošenu električnu energiju NF 110644177-7307-13291 od 24.07.2019. godine, tako da nemaju značaj za odlučivanje navodi u zahtjevu, da su prilikom obračuna "korišćeni najveći parametri potrošnje".

Imajući u vidu utvrđeno relevantno činjenično stanje u smislu odredbi člana 89. stav 1. tačka a, člana 91. i 92. Opštih uslova neosnovani su i uopšteni navodi u zahtjevu podnosioca da je sačinjeni račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju nejasan i nezakonit. Takođe se u zahtjevu i komentarima proizvoljno interpretiraju odredbe člana

90. Opštih uslova u pogledu određivanja perioda neovlašćene potrošnje, budući da je prije više godina izvršeno priključenje instalacija na objektu podnosioca zahtjeva na distributivnu mrežu preko neregistrovanog brojila broj 292426, odnosno bez elektroenergetske saglasnosti ili ugovora o priključenju. Posljednji pregled mjernog mjesta u smislu odredbe člana 90. stav 2. Opštih uslova, se odnosi na pregled koji podrazumijeva da je sve bilo ispravno na mjernom mjestu, a to nikako ne može biti pregled na mjernom mjestu kada je otkrivena neovlašćena potrošnja, kako to smatra podnosilac zahtjeva. Naime, dana 28.06.2019. godine, prilikom redovnog očitavanja drugog mjernog mjesta, ovlašćeni radnik protivne strane je ukazao na postojanje neprijavljenog brojila. Ova okolnost je provjerena kontrolom ovlašćenog tima, dana 05.07.2019. godine, na osnovu radnog naloga broj 66377/5540090 od 05.07.2019. godine, kada je nesumljivo potvrđeno da je instalisano neregistrovano brojilo 292426, preko kojega je objekat podnosioca zahtjeva bio priključen na elektrodistributivnu mrežu bez elektroenergetske saglasnosti i ugovora o priključenju. Zbog toga se nisu mogli prihvatiti komentari podnosioca da je pogrešno utvrđen period neovlašćene potrošnje. Prema tome, u ovom slučaju je period neovlašćene potrošnje pravilno utvrđen u trajanju od godinu dana na osnovu odredbe člana 90. stav 3. Opštih uslova,

Podnosilac i u zahtjevu i u komentarima potvrđuje da je električna energija korišćena pod zatečenim uslovima i od strane prethodnog krajnjeg kupca, kao vlasnika objekta i od strane podnosioca zahtjeva, kao sadašnjeg krajnjeg kupca i vlasnika objekta, koji je objekat kupio i preuzeo u toku 2015. godine. Time se potvrđuje da je električna energija na ovom mjernom mjestu više od godinu dana preuzimana sa mreže, a nije plaćana, jer mjerno mjesto nije bilo registrovano kod protivne strane. Zbog toga, za ovaj postupak nije relevantna okolnost, uslijed čega i čijom krivicom je nastalo takvo stanje, jer je to predmet drugih postupaka u kojim bi se utvrdila odgovornost po tom osnovu. U ovom postupku je od odlučnog zanačaja okolnost, koja nije sporna ni među strankama, da je električna energija na ovom mjernom mjestu preuzimana više godina, a da nije plaćana, što je u suprotnosti sa odredbom člana 15. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" broj 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89) i ("Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 17/93, 3/96, 39/03, 74/04). Prema tome, u ovom slučaju je u pogledu vremena preuzimanja električne energije sa mreže bez njenog plaćanja, distributer višestruko oštećen, a pokušaj podnosioca zahtjeva da se smanji propisani period neovlašćene potrošnje, nije ništa drugo nego pokušaj da izbjegne plaćanje električne energije, koju je preuzeo sa elektrodistributivne mreže. Zbog toga je u ovom slučaju pravilno primijenjen rok od godinu dana iz odredbe člana 90. stav 3, a u vezi sa odredbama stava 1. i 2. istog člana Opštih uslova.

Na osnovu odredbe člana 39. Zakona o električnoj energiji, operator distributivnog sistema – distributer je odgovoran za rad (pogon), upravljanje, održavanje i razvoj distributivne mreže, odnosno za obavljanje djelatnosti distributije električne energije, kao djelatnosti od opšteg interesa u smislu odredbe člana 11. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09). Imajući u vidu navedene odredbe, neovlašćena potrošnja električne energije predstavlja grubo kršenje propisa iz oblasti energetike, budući da na osnovu ove odredbe, jedino ovlašćeni distributer može da preduzima radnje na elektrodistributivnoj mreži i priključku. Ova zakonska odredba jasno propisuje da nije dozvoljeno preduzimanje radnje na elektrodistributivnoj mreži od strane neovlašćenih lica, pa prema tome svako neovlašćeno djelovanje na priključku i elektrodistributivnoj mreži predstavlja neovlašćenu potrošnju u smislu člana 89. Opštih uslova. Nadalje, odredbom člana 72. stav 1. Zakona o električnoj energiji je propisano da je za svaki pojedinačni priključak na elektrodistributivnu mrežu, korisnik distributivnog sistema dužan pribaviti elektroenergetsku saglasnost, koju na osnovu odredbe člana 72. stav 4. Zakona o električnoj energiji izdaje distributer, u okviru javnog ovlašćenja, u formi rješenja, kao pojedinačnog upravnog akta. Dakle, u ovom slučaju je bez ikave sumnje

utvrđeno da je izvršeno neovlašćeno priključenje brojila broj 292426 na elektrodistributivnu mrežu, bez elektroenergetske saglasnosti distributera, budući da je elektroenergetska saglasnost izdata nakon otkrivanja neovlašćene potrošnje. Naime, neovlašćena potrošnja je otkrivena i utvrđena 05.07.2019. godine, a rješenje broj 8145/19 o izdavanju elektroenergetske saglasnosti kojim su utvrđeni elektroenergetski i tehnički uslovi za priključenje objekta podnosioca zahtjeva na elektrodistributivnu mrežu je doneseno 19.07.2019. godine, na osnovu čega je istoga dana i zaključen Ugovor o priključenju broj 8145/19 od 19.07.2019. godine. S obzirom na utvrđeno činjenično stanje i obrazloženi pravni osnov, u cjelosti su neosnovani komentari podnosioca da u ovom postupku činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, te da je pogrešno primijenjeno materijalno pravo.

Nisu se mogli prihvatiti navodi u zahtjevu da je protivna strana bila dužna, postupajući po prigovoru, da donese posebno obrazloženu odluku, smatrajući to povredama pravila postupka. Naime, prigovor u smislu odredbi člana 109. Opštih uslova, je obraćanje drugoj ugovornoj strani da se riješi konkretan sporni ugovorni odnos, a ne obraćanje nadležnom organu da provede postupak i donese odgovarajuću odluku. Dakle, podnošenje prigovora u smislu odredbi člana 109. Opštih uslova je u stvari mogućnost da ugovorone strane pokušaju neposredno riješiti sporne odnose, tako da je odredbom člana 109. Opštih uslova propisana obaveza protivnoj strani da na prigovor, kupcu dostavi odgovor u pisanoj formi.

Što se tiče navoda u zahtjevu u vezi sa radnim danima, distributer je uvidom na licu mjesta i dostavljenom fotografijom dokazao da je radno vrijeme podnosioca zahtjeva u toku dana od 08.00 do 16.00 časova, te da na osnovu propisa radna sedmica ima 6 dana, pa distributer nije dužan operativno da prati kada skladište podnosioca zahtjeva faktički radi.

Podnosilac u zahtjevu navodi da on nije umišljajno preduzimao neovlašćene radnje na priključenju objekta na mrežu bez elektroenergetske saglasnosti ili bez ugovora o priključenju i da ne postoji njegova krivica, po tom osnovu. Međutim, ova činjenica nije ni utvrđivana, niti je ona relevantna za odlučivanje u ovom postupku. Odgovornost za preduzimanje neovlašćenih radnji na mjernom mjestu se utvrđuje u krivičnom postupku pred nadležnim sudom, budući da se neovlašćenim radnjama na elektrodistributivnoj mreži stiču obilježja posebnih krivičnih djela, koja se gone po službenoj dužnosti. U ovom postupku su relevantne činjenice da li je postojala neovlašćena potrošnja u smislu odredbi člana 89. Opštih uslova i da li je obačun neovlašćeno utrošene električne energije sačinjen u skladu sa odredbama člana 91. i 92. Opštih uslova, a ove činjenice su u ovoj pravnoj stvari nesumnjivo utvrđene. Obračun neovlašćeno utrošene električne energije se sačinjava u skladu sa naprijed navedenim imperativnim odredbama Opštih uslova, a Opšti uslovi su doneseni na osnovu člana 23. alineja 6. i odredbe člana 74. Zakona o električnoj energiji. Odredbom člana 74. Zakona o električnoj energiji jasno je utvrđeno šta je predmet regulisanja Opštih uslova, odnosno taksativno je utvrđeno koji odnosi treba da se uredi Opštim uslovima. Između ostalog, odredbom člana 74. tačka 12. Zakona o električnoj energiji jasno je propisano da se Opštim uslovima uređuje način utvrđivanja količine i snage neovlašćeno utrošene električne energije, kao i način obračuna i naplate neovlašćeno utrošene električne energije. Podnosilac zahtjeva dužan je platiti obračunati iznos neovlašćene potrošnje, budući da je električna energija sa elektrodistributivne mreže preuzimana i korišćena u njegovom objektu duži vremenski period, odnosno više od godinu dana.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, kao i navedeni pravni osnov, utvrđeno je da je zahtjev podnosioca kojim osporava obračun neovlašćeno preuzete električne energije sa mreže u iznosu od 17.070,80 KM, u cjelosti neosnovan, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovoga rješenja.

S obzirom da je nepovoljno odlučeno o zahtjevu za rješavanje spora, odnosno da je isti odbijen kao neosnovan, nije se mogao prihvatiti zahtjev za naknadu troškova postupka podnosiocu zahtjeva za rješavanje spora, te je utvrđeno da svaka stranka snosi svoje troškove, koje je imala u ovom postupku, a na osnovu odredbe člana 27. stav 2. Zakona o električnoj energiji, a u vezi sa odredbama člana 103. stav 1. i 2. Zakona o opštem upravnom postupku, kako je i odlučeno tačkom 2. dispozitiva ovoga rješenja.

Pravna pouka zasniva se na odredbi člana 25. stav 2. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09) i odredbama člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 109/05 i 63/11).

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić